

“Akutindaki ngai lisusu na mlango ya nsuka ya tempelo oyo ezali na etúnda ya monene; mpe loko nazwaki yango, ezalaki ekangami. Nkolo alobaki na ngai ete: ‘Mlango oyo ekosalela kokangama seko mpe ekosila kozongela kofungwama te, mpe moto te akoyika na yango, pamba te Nkolo, Nzambe ya Isalaele, alikaki na yango. Yango wana, ekosalela kokangama seko.’”

Liboso ya koyoka:

Bato ya mokolo oyo bazali kozala na nzela ya bomoi bazali kokende na mbongwana oyo ekokaki kopesa mabe koleka bolamu. Makambo oyo liboso ezalaki na ntina, sikoyo ezali kozongela lokola mabe. Bomoyi ya bato ezali kolongwana na sembo te; makambo oyo ezalaki koleka malamumu ezali kokoma ya mabe, mpe bozwi ya Nkolo ezali mpasi mingi mpo na bato mingi. Nzambe akobongi seko te, kasi bato bakómaki koleka pembeni na ye.

Leka ete ndenge ya bomoi ezalaki kaka mpasi mpe ndenge bambula ekómaki kobebisa likambo nyonso, mpe ete nzela ya bolamu ezali lokola mlango oyo ekangamaki mpo ete emonisami

te pona bato mingi.

Mlango oyo ezali na ezaleli mawa mpe na nsango ya sembo—ekomi kolakisa bolamu ya Nzambe, oyo ezalaki liboso kosangisa bato nyonso, kasi sikoyo esengeli kozala mpe na kondima ya mpenza.

Ukomi ya mlango monene na mlango moke

Na Testamente ya Sika, Yesu azali kolobela ndenge moko ya bolamu oyo ezali kopesama na Nzambe, kasi azali kolobela yango na limemya ya mlango moke.

Luka 13:24-25 (Mokanda na Bomoi):

“Batelaka na kokende na mlango moke! Pamba te ngai nalobi bino: bato mingi bakosala mabongisi mpo na kokende na yango, kasi bakokoka te. Lokola moto ya ndako akofungola mpe akokanga mlango, mpe bino monene mpe motuya mingi bokomema mpe kotuna: ‘Nkolo, fungola biso!’ Akokoki koloba na bino: ‘Nazali te koyeba wapi bosili na bino.’”

Eyokani nini?

Na Etestamente ya Kala, ezalaki mlango monene – monene mpe ekeseni, epai ya bato nyonso. Kasi Yesu alobi ete ezali mlango moke – esika ya mpasi te kaka mpo na kozwa yango kaka. Ezali mpo na kondima oyo ezali solo mpe motema oyo ezali na nguya.

Na ntina wana, *mlango oyo ya Nzambe ekosala kokangama te*. Kasi ndenge oyo bato bazali komona bomoi mpe kokanisa malamumu mpo na bosolo ya Nzambe, ezali mpasi te.

Mlango ekosala kokangama

Na Luka 13, Yesu alobeli ntango moko oyo bato bakosala nyonso mpo na kokende na bomoi, kasi ekosili mpe ekosala ete bato bazala kokende koleka mbongwana.

Luka 13:26–27 (Mokanda na Bomoi):

“Bongo bokobanda koloba ete: ‘Tolaki mpe tozwaki elengi na yo mpe ozalaki koyekola na bisika na biso.’ Kasi ye akokoba koloba na bino: ‘Nalobi bino: Nazali te koyeba wapi bosili na bino. Kende na ngai, bino nyonso basali mabe!’”

Bato mingi bakokaki kozala na nkombo ya Yesu, bazalaki koyoka masango ya bosantu, bazalaki kopesa makanisi mpe kozala na lisangá oyo elobi ete ezali ya Nzambe. Kasi soki bayokaki solo te mpe basengelaki kokende na mlango moke mpo na kondima, bango bakobanga kozwa bolamu oyo ezali na Nzambe.

Ezali te kosala ete bato botelemela te—kasi kosalisa biso te ya solo ete kondima mpe kopusa motema ezali na tina mingi.


Kopesa yango mpo na yo moko

Mokanda oyo ezali te mpo na libota na yo to bato ya lisangá, kasi ezali mpo na *yo moko*.

Okokota na bomoi oyo ezali kobongwana na ndenge nini? Okoloba nini tango bokotuna yo: mpo na nini olingaki kosala bongo mingi te mpo na kozwa bolamu ya Nzambe?

Yesu azali mlango moko kaka mpo na bomoyi ya seko.

Yohana 10:9 (Mokanda na Bomoi):



“Nazali mlango. Moto nyonso oyo akoyika na ngai, akokokisa bomoyi mpe akoyika mpe apesama libumu.”

Mpo na yango, Yesu azali koluka yo sikoyo — te na nsuka, kasi sikoyo. Mlango ezali polele, kasi ezali moke mpe esengeli kondima ya solo.

Lelo ezali mokolo ya kobomba bomoyi.

2 Bakorinti 6:2 (Mokanda na Bomoi):

“Tala, tango ya bolamu ezali sikoyo, mpe mokolo ya bozwi ezali sikoyo!”

Kolakisa na suka

Kanga te tango mlango ekosalema kokangama te.

Kanga te tango okoyoka: *“Nazalaki koyeba bino te.”*

Tinda bomoi na Yesu. Bimisa liboso na kondima, yika bomoi ya malamu na motema mpe kopesa bomoi na Ye.

Mlango ekomi mbongi. Mlango ezali moke. Kasi ekosali kokoma te
– sikoyo.

Nzambe apambolaka yo mpe apesa yo mpiko mpo okende na
mlango moke liboso esilaka.

Share on:
WhatsApp